



Na osnovu člana 15 Ugovora o osnivanju Naučno-tehnološkog parka Crne Gore broj 07-87/2 i broj/ref 01-326 od 28.01.2019. godine, Odluke o izmjeni podataka društva Naučno-tehnološkog parka Crne Gore br. 13/1-633/25-6648/2 i 01-2827/3 od 20.06.2025. godine, članova 8 i 9 Statuta Naučno – tehnološkog parka Crne Gore br. 13/1-633/25-6648/4 i 01-2827/5 od 20.06.2025. godine, člana 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017), Odbor direktora Naučno-tehnološkog parka Crne Gore dana 03.07.2025. godine donosi

## PRAVILNIK o zaštiti ličnih podataka

### OPŠTE ODREDBE

#### Član 1

Ovaj Pravilnik obezbjeđuje organizacione, tehničke i logističke procedure i mjere za zaštitu ličnih podataka Naučno-tehnološkog parka Crne Gore kako bi se spriječilo slučajno ili namjerno neovlašćeno uništavanje podataka, promjena ili gubitak, kao i neovlašćen pristup, prerada, korišćenje ili prenos ličnih podataka.

Zaposleni i spoljni saradnici, koji u procesu rada obrađuju lične podatke moraju biti upoznati sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

#### Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilu imaju sljedeće značenje:

- 1) **ZOPL** - Zakon o zaštiti podataka o ličnosti;
- 2) **lični podaci** su sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;
- 3) **obrađa ličnih podataka** je radnja kojom se automatski ili na drugi način lični podaci prikupljaju, evidentiraju, snimaju, organizuju, čuvaju, mijenjaju, povlače, koriste, vrši uvid u njih, otkrivaju putem prenosa, objavljuju ili na drugi način čine dostupnim, svrstavaju, kombinuju, blokiraju, brišu, uništavaju, kao i bilo koja druga radnja koja se vrši nad ličnim podacima;
- 4) **zbirka ličnih podataka** je strukturalno uređen, centralizovan, decentralizovan ili razvrstan po funkcionalnim ili geografskim osnovama skup ličnih podataka koji su predmet obrade i koji mogu biti dostupni u skladu sa propisanim kriterijumima;
- 5) **korisnik ličnih podataka** je državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave i lokalne uprave, privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome se lični podaci mogu dati na korišćenje u skladu sa zakonom;
- 6) **obrađivač ličnih podataka** je državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave i lokalne uprave, privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome rukovalac zbirke ličnih podataka povjerava poslove u vezi sa obradom ličnih podataka, u skladu sa ovim zakonom;



- 7) **saglasnost** je slobodno data izjava u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, kojom lice izražava pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju za određenu namjenu
- 8) **posebne kategorije ličnih podataka** su lični podaci koji se odnose na rasno ili etničko porijeklo, političko, vjersko ili drugo uvjerenje, socijalno porijeklo, članstvo u sindikatima, kao i podaci koji se odnose na zdravstveno stanje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, biometrijski podaci, kao i podaci iz prekršajne i kaznene evidencije;
- 9) **biometrijski podaci** su podaci o fizičkim ili fiziološkim karakteristikama koje posjeduje svako fizičko lice, a koje su specifične, jedinstvene i nepromjenljive i na osnovu kojih je moguće, neposredno ili posredno, utvrditi identitet lica;
- 10) **lice** je fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, neposredno ili posredno, a naročito pozivanjem na ličnu identifikacionu oznaku ili jednu ili više karakteristika koje su specifične za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog lica;
- 11) **mediji** - sve vrste izvora na kojima su napisane ili snimljene informacije o ličnim podacima (dokumenti, spisi, evidencije, računarska oprema, uključujući magnetne, optičke ili druge kompjuterske medije, fotokopiju, audio i vizuelni materijal, mikrofilm, itd.).

### Član 3

Rukovalac zbirke ličnih podataka je Naučno-tehnološki park Crne Gore.

Rukovalac zbirke ličnih podataka vodi evidenciju podataka o zbirkama ličnih podataka koje ustanovljava, u skladu sa odredbama člana 26 stav 2 tačke 1-11 ZOPL.

U Naučno-tehnološkom parku Crne Gore su evidentirane sljedeće zbirke:

- Personalni dosijei zaposlenih;
- Lista zarada;
- Ugovori iz radnog odnosa;
- Video nadzor;
- Evidencija ulazaka i izlazaka;
- Ugovori sa stanarima i korisnicima usluga Naučno-tehnološkog parka Crne Gore.

Rukovalac je dužan ovlastiti zaposleno lice/lica koje/a je/su odgovorno/a za obradu ličnih podataka, obzirom na prirodu njihovog radnog procesa. Ovlašćenje mora sadržati sljedeće: naziv zbirke ličnih podataka, ime i položaj odgovornog lica za prikupljanje ličnih podataka i ime i položaj lica koja mogu vršiti obradu ličnih podataka zbog prirode njihovog radnog procesa.

Rukovalac je dužan da na pisani zahtjev zaposlenog, na koga se podaci odnose, dostavi obavještenje o podacima utvrđenim članom 43 ZOPL, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Rukovalac zbirke ličnih podataka obavezan je da, na pisani zahtjev lica na koje se podaci, u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva: dopuni nepotpun ili izmijeni, odnosno izbriše netačan lični podatak; briše lični podatak, ako njegova obrada nije u skladu sa zakonom obustavi korišćenje netačnog ili nepotpunog ličnog podatka, i obustavi korišćenje ličnog podatka, ako se lični podatak ne koristi u skladu sa zakonom, pod uslovom da prava podnosioca zahtjeva nisu ograničena razlozima utvrđenim u članu 45 ZOPL.



## ZAŠTITA PROSTORA I RAČUNARSKE OPREME

### Član 4

Prostori sa računarskom opremom, moraju biti zaštićeni od strane organizacionih i fizičkih i/ili tehničkih mjera koje sprečavaju neovlašćeni pristup računarima.

Pristup je odobren samo u toku redovnog radnog vremena, van radnog vremena samo na osnovu ovlašćenja odgovornog lica organizacione jedinice.

Ključeve u zaštićenom prostoru koristiti u skladu sa planom zaštite i ne ostavljati ih u bravi na vratima.

Zaštićena područja ne mogu ostati van kontrole, i treba da budu zaključana u odsustvu radnika pod njihovom kontrolom.

Van radnog vremena moraju biti zaključani ormari i stolovi sa ličnim podacima, računari i druga tehnička oprema isključena i zaštićena šifrom.

Zaposleni ne mogu imati uvid u lične podatke bez prisustva ovlašćenih lica koje imaju pravo obrade ličnih podataka.

Posebna kategorija ličnih podataka ne može se čuvati van zaštićenih prostorija.

### Član 5

Računari u prostorijama, koje su namjenjene poslovanju sa strankama, moraju biti tako smješteni da stranke nemaju direktan pristup njima.

### Član 6

Održavanje i opravka računara i druge opreme je dozvoljena samo uz znanje organa i nju sprovodi samo ovlašćeni servis koji sa Rukovaocem ima odgovarajući ugovor.

### Član 7

Osoblje za održavanje higijene, obezbjeđenje i ostali mogu se van radnog vremena kretati, u zaštićenim područjima samo gde je onemogućen pristup ličnim podacima (medijski podaci čuvaju se u zaključanim ormanima i fiokarima, računari i drugi hardveri su isključeni, ili zaštićeni na drugi način fizički ili softver bravom).



## ZAŠTITA SISTEMA PRILIKOM OBRADJE LIČNIH PODATAKA NA RAČUNARU

### Član 8

Pristup softveru treba da bude zaštićen tako da dozvoli pristup samo ovlašćenim pravnim i fizičkim licima u skladu sa ugovorenim odredbama.

### Član 9

Popravke, mjenjanje i ažuriranje sistema aplikativnog softvera je dozvoljeno samo uz odobrenje organa i vrši se samo od strane ovlašćenih službi i organizacija i pojedinaca koji imaju sa Naučno-tehnološkim parkom Crne Gore odgovarajući ugovor. Rukovalac treba da izmjene i dopune sistema softvera pravilno dokumentuje.

### Član 10

Za čuvanje i zaštitu aplikativnog softvera, važe iste odredbe kao i za druge podatke sadržane u ovom Pravilniku.

### Član 11

Sve podatke u softveru koji su namjenjeni za korišćenje u računarskom informacionom sistemu, i stižu na medijima za prenos računarskih podataka ili preko telekomunikacionih kanala, treba provjeriti prije upotrebe zbog prisustva računarskih virusa.

### Član 12

Zaposleni ne može da instalira aplikativni softver bez znanja odgovornog lica za rad kompjuterizovanog informacionog sistema. Takođe, ne može biti uklonjen program iz softvera bez odobrenja odgovornog lica organizacione jedinice i znanja lica odgovornog za rad kompjuterizovanog informacionog sistema.

### Član 13

Pristup podacima preko aplikativnog softvera je zaštićen lozinkom sistema za autorizaciju i identifikaciju programa i podataka. Sistem lozinki mora omogućiti i određivanje kada su u zbirku ličnih podataka uneseni lični podaci, ko ih je unio itd. Ovlašćeno lice će utvrditi plan unosa i mjenjanje lozinke.

### Član 14

Sve lozinke i procedure koji se koriste za unos i administraciju mreže personalnih računara, čuvaju se u zatvorenoj koverti koja je zaštićena od neovlašćenog pristupa. Koriste se samo u izuzetnim ili hitnim



okolnostima. Svaka upotreba sadržaja zapečaćenih koverti se dokumentuje. Poslije svake takve upotrebe utvrđuje se nova lozinka.

#### Član 15

Za potrebe restartovanja računarskog sistema ili kvara ili drugih izuzetnih okolnosti prave se kopije zbirke ličnih podataka koje se čuvaju na odgovarajućem medijumu. Kopije bi trebalo da budu otporne na vatru, zaštićene od poplava i elektromagnetnih smetnji u regularnim klimatskim uslovima i zaključane.

### USLUGE, KOJE PRUŽAJU PRAVNA ILI FIZIČKA LICA

#### Član 16

Rukovalac može ugovorom povjeriti prikupljanje, obradu, skladištenje i prenos ličnih podataka pravnom ili fizičkom licu (obrađivač) koje mora biti registrovano za obavljanje takve djelatnosti prema članom 16 ZOPL. Ugovorom je obavezno da budu propisani uslovi i mjere kojima se obezbjeđuje zaštita ličnih podataka.

Obrađivač može da vrši samo obradu ličnih podataka u okviru ugovornih ovlašćenja, podaci ne mogu biti obrađeni ili se koristiti u druge svrhe.

Obrađivač ličnih podataka je obavezan da lične podatke nakon obrade uništi ili vrati Rukovaocu zbirke ličnih podataka.

### PRIJEM I PRENOS LIČNIH PODATAKA

#### Član 17

Zaposleni koji je odgovoran za prijem i evidentiranje pošte, poštansku pošiljku mora dati direktno pojedincu na koga je adresirana ili odjeljenju na koje se upućuje pošiljka.

#### Član 18

Lični podaci mogu biti premješteni u informacijskim, telekomunikacijskim i drugim sredstvima samo kada se obezbjeđe mjere i procedure protiv neovlašćenog uništavanja podataka, promjene ili gubitka, kao i neovlašćenog pristupa, obrade, korišćenja ili prenosa ličnih podataka.

Osetljivi lični podaci se prenose do primaoca u zatvorenim kovertama do potpisivanja knjige ili isporuke sa potvrdom prijema.



Lični podaci se šalju preporučeno.

Koverta u kojoj se prenose podaci ne smije biti napravljena tako da se vidi sadržaj pri normalnom svijetlu. Takođe, kovertu treba tako zatvoriti kako bi se osiguralo da otvaranje koverta ne može biti izvršeno bez vidljivih znakova njenog otvaranja.

## Član 19

Obrada posebne kategorije ličnih podataka mora biti posebno označena i zaštićena.

Podaci iz prethodnog stava mogu se prenositi putem telekomunikacionih mreža samo ako su izričito zaštićeni kriptografskim metodama i elektronskim potpisom kako bi se obezbjedila nečitljivost podataka tokom prenosa.

## Član 20

Lični podaci se prenose korisnicima koji dokazuju odgovarajući pravni osnov ili na osnovu pisanog zahtjeva ili pristanka lica na koje se podaci odnose.

Za svaki prenos ličnih podataka korisnik mora podnijeti pismeni zahtjev, a pravni osnov mora biti jasno naznačen u skladu sa zakonom koji omogućava korisniku da dobije lične podatke ili mora da sadrži pisanu saglasnost lica na koje se podaci odnose.

Svaki prenos ličnih podataka se bilježi i ta evidencija mora jasno pokazati koji lični podaci su objavljeni, kome, kada i po kom osnovu, a shodno članu 19 ZOPL.

U slučaju sticanja i prenosa ličnih podataka između državnih organa, neophodno je uzeti u obzir odredbe propisa kojima se regulišu administrativni poslovi.

Ne daju se originalna dokumenta, osim u slučaju pisanog naloga suda. U slučaju predaje, originalni dokument mora biti zamijenjen njegovom sa kopijom.

## BRISANJE PODATAKA

## Član 21

Lični podaci mogu se koristiti samo za vrijeme potrebno za ostvarivanje svrhe korišćenja, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Poslije perioda korišćenja podaci se brišu, uništavaju, blokiraju, osim ako se zakonom ili drugim aktom ne propisuje drugačije.



## Član 22

Za brisanje podataka iz kompjuterskih medija koristi se takav način brisanja, da je nemoguća restartizacija djela ili cjeline brisanih podataka.

Lični podaci u tradicionalnim medijima (dokumenti, datoteke, registri, liste, itd) se odlažu na način koji onemogućava čitanje cijelih ili dijela uništenih podataka.

Na isti način se uništava materijalna podrška (npr. matrice, grafikoni, crteži, skice eksperimentalna ili neobjavljena štampa itd.).

Zabranjeno je bacanje u kantu otpad sa ličnim podacima.

Neophodno je obezbjediti adekvatnu sigurnost prilikom prenosa medijskih podataka na mjesto uništenja.

Uništenje se može izvršiti pomoću elektronskog rezača papira, cd-ova i slično.

## NEOVLAŠĆENI PRISTUP

## Član 23

Zaposleni su dužni o aktivnostima vezanim za detekciju neovlašćenog uništavanja povjerljivih informacija, zloupotrebe ili neovlašćenog korišćenja, pristupu, izmjeni ili oštećenju odmah obavijestiti ovlašćeno lice, ili sami pokušati da spriječe takvu aktivnost.

## ODGOVORNOST ZA SPROVOĐENJE MJERA I POSTUPAKA

## Član 24

Za sprovođenje postupaka i mjera za zaštitu ličnih podataka su odgovorni rukovodioci organizacionih jedinica i ovlašćena lica koja imenuje izvršni direktor Naučno-tehnološkog parka Crne Gore.

Praćenje sprovođenja postupaka i mjera utvrđenih ovim pravilnikom, vrši izvršni direktor Naučno-tehnološkog parka Crne Gore.

## Član 25

Svako ko obrađuje lične podatke je dužan da u radu primjenjuje propisane procedure i mjere zaštite podataka i zaštitu informacija koje je znao ili je upoznat sa njima u svom radu. Obaveza zaštite podataka ne prestaje sa prestankom radnog odnosa.



Prije stupanja na dužnost, gdje se obrađuju lični podaci, zaposleni treba da daju posebnu izjavu koja se odnosi na obavezu zaštite ličnih podataka.

Iz potpisane izjave mora biti jasno da je lice upoznato sa odredbama ovog Pravilnika i ZOPL. Izjava mora da sadrži pouku o posljedicama u slučaju ne postupanja u skladu sa ovim članom.

#### Član 26

Za kršenje odredbi iz prethodnog člana zaposleni odgovara disciplinskim sankcijama.

#### Član 27

Lični podaci su Pravilnikom određeni kao poslovna tajna i saglasno tome poslovnu tajnu su obavezna da čuvaju sva lica kojima su ovi podaci dostupni ili bili dostupni.

Pravna i fizička lica sa kojima sarađuje Naučno-tehnološki park Crne Gore, a koja su ugovorom vezana za Naučno-tehnološkim parkom Crne Gore, imaju obavezu čuvanja ličnih podataka u skladu sa regulativom koju propisuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

#### Član 28

Svi zaposleni Naučno-tehnološkog parka Crne Gore dužni su da informacije, podatke i dokumente čuvaju kao poslovnu tajnu.

Svako iznošenje, davanje na upotrebu neovlašćenim licima, čime bi se prouzrokovala šteta i povreda ugleda Naučno-tehnološkog parka Crne Gore od strane zaposlenih, biće sankcionisano na način što će protiv istih biti pokrenut adekvatan postupak u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.



Predsjednik Odbora direktora

*B. Melović*

Prof. dr Boban Melović